

t43_square_1

(TMU7pajeoDouman5JW5d51ymYQMK9esgi5W)

October 27, 2020

Let $v1_xreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_square_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np_1 : \iota$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $k4_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $np_2 : \iota$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xcmplx_0 X0) \Rightarrow (k3_square_1 X0 = k3_square_1 (k4_xcmplx_0 X0)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xreal_0 X1) \Rightarrow (\neg(\neg r1_xxreal_0 (k4_xcmplx_0 np_1) X0) \wedge ((r1_xxreal_0 X1 (k4_xcmplx_0 np_1)) \wedge (r1_xxreal_0 (k3_xcmplx_0 X0 X1) np_1)))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xreal_0 X1) \Rightarrow (\neg(\neg r1_xxreal_0 X0 np_1) \wedge ((r1_xxreal_0 np_1 X1) \wedge (r1_xxreal_0 (k3_xcmplx_0 X0 X1) np_1)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (\neg(\neg r1_xxreal_0 X0 np_1) \wedge (r1_xxreal_0 (k3_square_1 X0) X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$((v2_xxreal_0 np_2) \wedge (m2_subset_1 np_2 k1_numbers k5_numbers)) \wedge ((m1_subset_1 np_2 k5_numbers) \wedge (m1_subset_1 np_2 k1_numbers)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xcmplx_0 X0) \Rightarrow (k3_xcmplx_0 X0 (k4_xcmplx_0 np_1) = k4_xcmplx_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((v2_xxreal_0 np_1) \wedge (m2_subset_1 np_1 k1_numbers k5_numbers)) \wedge \\ & ((m1_subset_1 np_1 k5_numbers) \wedge (m1_subset_1 np_1 k1_numbers)) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$k6_xcmplx_0 np_1 np_2 = k4_xcmplx_0 np_1 \quad (8)$$

Assume the following.

$$r1_xxreal_0 (k4_xcmplx_0 np_1) (k4_xcmplx_0 np_1) \quad (9)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (10)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xreal_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (v1_xreal_0 X2) \Rightarrow (((r1_xxreal_0 X0 X1) \wedge (r1_xxreal_0 X1 X2)) \Rightarrow (\\ & r1_xxreal_0 X0 X2)))) \end{aligned} \quad (11)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xreal_0 X1) \Rightarrow (\neg(\neg \\ & r1_xxreal_0 X1 X0) \wedge (r1_xxreal_0 (k6_xcmplx_0 X1 X0) k6_numbers))) \end{aligned} \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_xreal_0 X0) \wedge (v1_xreal_0 X1)) \Rightarrow (v1_xreal_0 (k6_xcmplx_0 X0 X1)) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow ((v1_xcmplx_0 (k4_xcmplx_0 X0)) \wedge (v1_xreal_0 (k4_xcmplx_0 X0))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (v1_xreal_0 (k3_square_1 X0)) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xcmplx_0 X0) \Rightarrow (k3_square_1 X0 = k3_xcmplx_0 X0 X0) \quad (16)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_xxreal_0 X0)\wedge(v1_xxreal_0 X1))\Rightarrow((r1_xxreal_0 X0 X1)\vee(r1_xxreal_0 X1 X0)) \quad (17)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k4_ordinal1)\Rightarrow(v7_ordinal1 X0) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0)\Rightarrow(v1_xxreal_0 X0) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0)\Rightarrow(v1_xcmplx_0 X0) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0)\Rightarrow(v1_xxreal_0 X0) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k1_numbers)\Rightarrow(v1_xreal_0 X0) \quad (22)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0)\Rightarrow((r1_xxreal_0 (k6_xcmplx_0 (k3_square_1 X0) np_1) k6_numbers)\Rightarrow((r1_xxreal_0 (k4_xcmplx_0 np_1) X0)\wedge (r1_xxreal_0 X0 np_1)))$$